

## t18\_metric\_2

(TMU8R5Eis4gzXfW8hcxptvBfWHuaAGBg82G)

October 27, 2020

Let  $v2\_struct\_0 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v6\_metric\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v7\_metric\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v8\_metric\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v9\_metric\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $l1\_metric\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $m1\_subset\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $u1\_struct\_0 : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $k6\_domain\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $k2\_metric\_2 : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $k1\_metric\_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. \forall X1. ((\neg v2\_struct\_0 X1) \wedge (l1\_metric\_1 X1)) \Rightarrow \\ & ((X0 \in k2\_metric\_2 X1) \Leftrightarrow (\exists X2. (m1\_subset\_1 X2 (u1\_struct\_0 \\ & X1)) \wedge (X0 = k1\_metric\_2 X1 X2))) \end{aligned} \quad (1)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. ((\neg v2\_struct\_0 X0) \wedge ((v6\_metric\_1 X0) \wedge ((v7\_metric\_1 \\ & X0) \wedge ((v8\_metric\_1 X0) \wedge ((v9\_metric\_1 X0) \wedge (l1\_metric\_1 X0)))))) \Rightarrow \\ & (\forall X1. (m1\_subset\_1 X1 (u1\_struct\_0 X0)) \Rightarrow (k1\_metric\_2 X0 \\ & X1 = k6\_domain\_1 (u1\_struct\_0 X0) X1)) \end{aligned} \quad (2)$$

### Theorem 1

$$\begin{aligned} & \forall X0. ((\neg v2\_struct\_0 X0) \wedge ((v6\_metric\_1 X0) \wedge ((v7\_metric\_1 \\ & X0) \wedge ((v8\_metric\_1 X0) \wedge ((v9\_metric\_1 X0) \wedge (l1\_metric\_1 X0)))))) \Rightarrow \\ & (\forall X1. (m1\_subset\_1 X1 (u1\_struct\_0 X0)) \Rightarrow (k6\_domain\_1 ( \\ & u1\_struct\_0 X0) X1 \in k2\_metric\_2 X0)) \end{aligned}$$